


Realnost „Realnog socijalizma”

fuad muhić



U toku svoje dugačke historije, sovjetski marksizam je, najčešće u zavisnosti od vrste predstava koje je imao sam o sebi, uzimao različite sinonime. Ako na ovom mjestu ostavimo po strani pitanje da li je definicija lenjinizma kao »marksizma epoha imperijalizma« primjerena uglavnom za ruski povijesni prostor (jer je zapadni marksizam i u vrijeme Lenjina pokazivao drukčije tendencije od onih tipično istočnih), onda je očigledno da je potonja odredba staljinizma kao »marksizma i lenjinizma savremenog doba« već bila dovršetak jednog ideoškog apsurda kojega su se, ubrzo poslije Staljinove smrti, odrekli i sami njegovi raniji zagovornici. Međutim, pretenzija za univerzalnim (pa čak i kosmičkim) značenjem sovjetskog marksizma nije uporedo s tim bila iščezla. Nakon obračuna u sovjetskom partijskom vruhu i dosta protivječnog procesa unutar kojega su se na kontroverzan, a ipak uzajamno uslovljen način, sudarale težnje ka destabilinizaciji i neostaljinističkoj involuciji, negdje početkom sedamdesetih godina počeo je da zaživljava jedan novi termin, nemametljiv po svojoj jezičkoj formulaciji, ali tim izazovniji po imanentnijem poruci. Bila je to kovanica o »realnom socijalizmu«. Pojavivši se najprije u Čehoslovačkoj, poslije ugasnula »praškog proljeća« iz 1968., ona se ubrzo proširila — uz brižljivo promišljen inauguralni ceremonijal — po čitavoj »zajednici socijalističkih zemalja«, da bi onda, ali pod obaveznim navodnicima, bila prihvaćena od savremene marksističke teorije općenito. Tako je sovjetski marksizam dobio još jedan sinonim. Njegova je svrha bila da taj marksizam naznači kao ideologiju poretka koji je sebe, u svojim internim projekcijama, već sagledavao ne samo kao zbiljski postojeći u smislu zauvijek utemeljene povijesne stvarnosti, nego i u planetarnoj dimenziji, u koju ga je trebalo situirati pod znamenjem socijalizma kao svjetskog procesa. Pojmovno se »realni socijalizam« odnosi samo na filosofski i socijalno-historijski i doktrinarni dio Marksovog učenja, i po prirodi stvari ne obuhvata sferu prirodnih i bioloških nauka, te makar u tome pogledu sovjetski marksizam odstupa od tradicionalne težnje da bude sveobuhvatan. Možda je tome razlog i činjenica da je razvoj modernih egzaktnih nauka uveliko demantovao neka temeljna shvatanja sovjetske vizije dijalektičkog materijalizma. No, upravo se stoga čini da je pomenuta težnja s još većim žarom prenesena u sferu historijskog materijalizma, čije je tumačenje podešeno sada tako da se »realni socijalizam« sagledava kao dostignuti smisao cijelokupnog dosadašnjeg povijesnog kretanja, i ujedno kao njegova jedina autentična perspektiva. U takvom ćemo kontekstu onda i današnji sovjetski marksizam identifikovati s teorijom »realnog socijalizma«, odnosno s njegovom glavnom naučnom i političkom pretenzijom.

Pretpostavke ove identifikacije nastojaćemo da izvedemo iz same historije sovjetskog marksizma, jer će njen aktuelni smisao samo na taj način moći da postane vidljiv.

I

Sovjetski marksizam je već od svojih početaka bio praćen tendencijom svodenja svog kategorijalnog sistema na mali broj konstanti. Taj broj je postajao sve uži, u onoj mjeri u kojoj su njegovi teoretičari nastojali da se iz izvornog Marksovog

nasleda oslobode svih onih elemenata koji se pojmovno i ideoški nisu mogli uklopiti u svijest i praksu sovjetskog socijalizma. Za naše savremeneke već nije sablaznjiva spoznaja da Leninov doprinos obogaćenju marksističke filozofije nije bio velik, i da se je uglavnom kretao u okvirima dijalektičkog i historijskog materijalizma. Lenin je taj nedostatak obilato nadoknadio u području političke teorije, a još više u oblasti revolucionarne prakse. Međutim, njegovi naslijednici nisu dospjeli da razviju neku originalnu filozofsku misao, koju bismo u pozitivnom smislu mogli da nazovemo specifično »ruskom«. Nakon kratkog razmaha kakve-takve izvornosti u toku ranih dvadesetih godina, s pobedom staljinističkog revolucionarnog projekta započela je potpuna redukcija filozofskog mišljenja na ontologistički dijalektički materijalizam, koji se po malo čemu razlikovao od kontemplativnog i mehanicističkog materijalizma iz XVII i XVIII stoljeća. Polazna pozicija je bila gotovo ista: metafizički elaboriran primat materije nad duhom — što je imalo nedogledne posljedice naročito u području materijalističkog pogleda na historiju. Taj pogled je tumačenje historijskog kretanja pojednostavio do vulgarnosti ideoške fraze. Zasnivajući se na mitologiji »objektivnih zakonitosti« i potpuno zanemarujući mogućnost antropološkog pristupa, on je sve svoje potencijale angažovao u prenapregnutom eshatološkom nastojanju da pokaže kako je sva povijest postojala samo zato da bi na kraju porodila sovjetski model socijalizma. Ničemu drugome nije ni moglo da odvede svodenje dijalektike na »tri crte« i materijalizmu na »četiri«. Svaka od ovih crta imala je tačno utvrđenu funkciju, čija je cjelina sovjetski marksizam vrlo brzo konzervirala u specifičnu vrstu esencijalizma: postoji početak i kraj svega, a taj se kraj dešava s pojmom sovjetskog socijalizma kao konačno dostignutog absoluta koji ne podliježe daljem razlaganju, nego samo unutarnjem usavršavanju (od početnih formi do razvijenog komunističkog uređenja, na kojem evolutivnom putu današnji »realni socijalizam« predstavlja jedno od poslednjih »predznjada«).

Ontologistička redukcija u oblasti filozofije za kratko vrijeme prenijela se i u ostala područja sovjetskog marksističkog mišljenja. Najprije je bila eliminisana antropološka dimenzija Marksovog učenja. Tragičan kraj Davida Rjazanova, koji joj je bio prvi na tragu tridesetih godina, nakon otkrića nekih ranih Marksovih radova, kao da se i danas zlokobno nadvija nad istraživanjima u ovoj oblasti. Sovjetska teorija nikad nije bila posebno naklonjena antropološkoj problematici, a još manje odstupanjem od nekih ustaljenih obrazaca mišljenja zarad njenog opširnijeg tretmana. Stoga su i njene fundamentalne kategorije najčešće bile obrađivane na čisto pozitivistički način. Problemu čovjeka posvećivana je pažnja uglavnom u okviru njegovih određbi kao proizvodnog, ali ne i predmetno-djelatnog bića, jer bi ova druga definicija povlačila konzekvence koje sovjetska teorija želi da izbjegne (polimanje čovjeka kao bića prakse odvelo bi, na primjer, određenju slobode kao mogućnosti autodeterminacije i alternativnog izbora, što za sovjetske ideologe i danas ima anarhistički prizvuk, te im je daleko bliža natuknica o slobodi kao »spoznatoj nužnosti«). Sličnu sudbinu imaju i ostale antropološke kategorije. Ukoliko se o njima i raspravlja, one se pretežno dovode u vezu s kapitalizmom ili ranijim društveno-ekonomskim formacijama. Mogućnost da bi najvažnija od njih — alienacija — mogla postojati i u socijalizmu, odbacuje se već na nivou pretpostavke, ali se zato pojam »dezalinacije« (razotudjenja) najprije veže baš za prirodu sovjetskog socijalizma. Osnovni je napor usmijeren ka dokazivanju da se materijalna supstanca historijskog kretanja ne može odrediti antropološki (praksa kao stvaralačko-samostvaralačka djelatnost čovjeka), nego ontološki (kao skup proizvodnih snaga i odnosa čija je unutarnja razvojna logika strogo determinisana i objektivirana). Mada to na prvi pogled nije vidljivo, ovo insistiranje ima i dalekosežno političko značenje: ako se mogućnost samoodređenja posmatra kao devijantna, odnosno kao odstupajuća od »objektivnog« toka stvari, onda ta »objektivnost« postaje represivna snaga koja eliminacijom alternative poprima karakter historijske nužnosti i nastoji da stekne legitimitet »jedinog ispravnog i provjerenog«. A takav je slučaj upravo sa sovjetskim socijalizmom, te se i na ovom primjeru pokazuje kako je sovjetska marksistička teorija racionalno duboko promišljena i iskalkulisana, te ne ostavlja mesta nikakvoj slučajnosti koja bi mogla da ugrozi njenu koherencnost.

Ta je teorija u svojoj osnovi zapravo par excellence dedukcionistička i više vodi računa o pravilnom rasporedu i hijerarhiji pojmove nego o njihovim zbiljskim značenjima. Ovaj stav važi naročito za sovjetsku socijalno-historijsku teoriju, jer je »dijamatski« metod egzegeze u sferi egzaktnih nauka dobrano doveden u pitanje, pa čak i kompromitovan nekim krupnim promašajima koji se graniče s apsurdom.

Kritički osvrt na kretanje ove teorije od Lenjinovog vremena pa naovamo pokazao bi da se ono uglavnom odvijalo u sferi pojmove i u području ideja, što s jedne strane upućuje na stanovište ideoške svijesti, a s druge strane na svojevrsni hegelijanski pozitivizam s obrnutim predznacima. U oba slučaja postoji nesrazmjerno velika idealna nadogradnja

istorijske zbilje, što je podjednako svojstveno i ideologiji kao neadekvatnoj svijesti i hegelijanskoj filozofiji kao dovršenom umnom izrazu neumstvenosti dosadašnjeg povijesnog svijeta. Čitava stvarnost se izvodi iz kretanja pojma čija se i skustvena značenja ne ispituju, već se uzimaju kao apriori tačna. Kao i kod Hegela, ova se shema i kod sovjetskih ideologa najprije prenosi na sovjetsku državu, nakon što se za nju htjelo dokazati da je posljice revolucije prerasla u neku vrstu apsolutnog subjekta. Njena ideja razvija se kroz organsku i pravolinijsku rastajuću evoluciju, koja progresivno širi njene socijalne prepostavke i prvobitna protivurječja (diktatura-demokratija, proletarijat-eksploatatorske klase i sl.) smiruje u monističkom jedinstvu opštenarodne vladavine. U tom kretanju logika dedukcije i kombinacije pojma nadomješta logiku istraživanja i izučavanja čimjenica. Umjesto kritičke otvorenosti misli prema zbilji, pridolazi spekulativna trijada: teza (gradanski svijet) — antiteza (revolucionarno posredovanje i diktatura proletarijata) — sinteza (razvijeno komunističko uređenje u SSSR-u), u kojem se sabire cjelokupno historijsko iskustvo i sjedište u apsolutu što se prema svemu van sebe odnosi, kao prema nižim oblicima bitka. Na taj je način izvršen uzmak od Marksovog induktivno-analitičkog metoda prema onom deduktivno-sintetičkom, dok je u filosofskom pogledu zadržan neprevladan horizont pozitiviziranog hegeljanstva.

Sličan je metodološki uzmak bio učinjen i u oblasti metodologije socioškog istraživanja. Marksistički model konfliktnih situacija, u kojem su dijalektički sadržani momenti evolutivnih promjena i revolucionarnih skokova, zamjenjuje se beskonfliktnim modelom globalnog društva, čiji svi dijelovi usvajaju istovjetan sistem kulturnih i etičkih vrijednosti, te pojam »ravnoteže« gotovo u cijelini istiskuje pojam »sukoba«. Istačiće se da svi pripadnici društva zajednički sistem vrijednosti prihvataju ne na osnovu prinude, već na osnovu moralno-političkog uvjerenja, zbog čega temeljni princip društvenog života postaje autonomija, a ne heteronomija individualne svijesti. Između dva teorijska modela ispitivanja globalnog društva — jedan se sastoji u izvođenju anatomije društvenog sistema prije empirijskog ispitivanja njegovih sastavnih dijelova, a drugi u postepenom pojmovnom konstituisanju društvenog sistema nakon prethodnog istraživanja njegovih pojedinih područja — odabire se ovaj prvi (tj. deduktivni), pa se empirijska sociologija (a pogotovo njene konkretizacije u vidu tzv. posebnih sociologija) nadoknađuje ideološkim intervencijama (»oficijelnim marksizmom«), ili gotovo uopšte ne praktikuje. Globalno društvo posmatra se kao sistem krajnje međuzavisnosti njegovih ograna, s naglašenim prisustvom elemenata raznih solidarističkih teorija. Svaki ograncan je opštим smisalom cjeline, u duhu pravilno shvaćenog opštег interesa, tako da je funkcionalna autonomija dijelova sistema neznačna, ili čak i nepostojjeća. Stoga sovjetski marksizam državu ne posmatra kao žarište moći, koje u organizaciji dijelova sistema održava njihovu prirodnu integraciju, već kao najsvjesniji društveni mehanizam koji koordinira interakciju tih dijelova nakon što je diktatura proletarijata odstranila sve one elemente što se nisu mogli uklopiti u konцепciju društvenog sistema. Prinuda se iznimno primjenjuje samo na anti-socijalna ponašanja pojedinih pripadnika društva. Svaki sukob između dijelova sistema (klasni konflikt, nepodudarnost interesa različitih slojeva unutar klasâ, interne partijske borbe i sl.) eliminise se već i kao teorijska mogućnost i neutrališe u pojmu klasnog prijateljstva i saveznosti. Pojam »sovjetskog čovjeka« takođe se funkcionalizira, budući da mu se pripisuju upravo one osobine koje se uklapaju u opštu sliku sistema (»dobra« ljudska priroda što se vraća sebi iz kapitalističkog otuđenja, visoka moralnost, nesebičnost i sl.). U uslovima univerzalne međuzavisnosti sektora globalnog društva, status pojedinca određuje se prema ulozi koju ima u nekom od tih sektora, ali na taj način da se humanističko stanovište podređuje onom tehnološkom (vrednovanju prema važnosti uloge u društvenoj podjeli rada).

Sovjetski marksisti, što je s njihovog internog stanovišta i shvatljivo, s indignacijom odbijaju da ovaku metodologiju svojih izvođenja dovedu u vezu s dogmatizmom. U ovom terminu oni sagledavaju pokušaj svoje diskvalifikacije i na njega uvek reaguju s više enerventnosti nego što bi to u racionalnom dijalogu bilo neophodno. Jer, pojam dogmatizma ne mora imati čisto političko značenje. U logičkoj nauci on se vijekovima upotrebljava kao sinonim za egzegetički metod, čijim se posredstvom niži pojmovi izvode iz viših i posmatraju kao relevantni samo u mjeri u kojoj su s njima uskladeni i neprotivurječni. Stoga se i njihovo aksiološko važenje situira samo u sferi »poželjnog«, ali ne i »realnog«, te se, na primjer, vrijednost takvog centralnog pojma kao što je »država« određuje prema mjestu koje on (potpuno isto kao i kod Hegela) zauzima u logici sistema, a ne prema konzervencama koje proizvodi njegovo praktično postojanje. U upotrebi sovjetskih marksista egzegetički metod poprima, zapravo, obilježja »transcendentnog pozitivizma« — sintagme koja bi trebalo da označi postojanje jednog poretku ideja »s onu stranu« realnog iskustva (njegovu apriori postavljenu logičku egzistenciju u sferi pojma), kao i uporedno nastojanje da se idejnom represijom taj poredak

predstavi kao realan. S druge strane, zbiljski postojeći poredak otura se u onostranost kao da za istraživačku misao i ne postoji, te se ta misao, umjesto sa zbiljskom historijom realiteta, uvek susreće s njegovom ideološkom historijom (u značenju ideologije kao obrnuto projektovanog oblika svijesti). Krajnji je napor usmjerjen na dokazivanje kako je, posredstvom države »umno postalo zbiljsko, kao što je zbiljsko postalo umno«, te se iznova ima posla s pozitiviziranim hegelijanstvom. Ključ za razumijevanje ovog dvostrukog metodološkog preobrata nalazi se opet kod Marks-a. Kao da je naslućivao njegove mehanizme, Marks je još 1843. godine pisao: »Što se tiče stvarnog života, to upravo politička država, i tamo gdje još nije svjesno ispunjena socijalističkim zahtjevima, sadrži zahtjeve una u svim svojim modernim oblicima. Ona ne ostaje pri tome. Ona svagdje prepostavlja um kao ostvaren. Ali isto tako kao i svagdje upada u protivječnost između svog idealnog određenja i svojih realnih prepostavki. Iz ovog sukoba političke države sa samom sobom dade se, stoga, svagdje razviti socijalna istina.«

Težnja da ovako utemeljeni sistem, u čijem se središtu nalazi politička država, predstavi kao bezuslovno uskladenu i logički koherentnu cjelinu, ima kod sovjetskih marksista i snažne prizvuke funkcionalizma. Možda bi s naučnog gledišta bilo dobro kad bi se radilo o metodološki utemeljenoj funkcionalnoj analizi i dosljednom sprovođenju njenih postulata. Međutim, izgleda da je riječ o sumarnom i dosta simplificiranom funkcionalističkom nazoru na društveni sistem koji dozvoljava samo logičke dedukcije, limitirane granice oficijelne ideologije i momentalnog shvatanja pojma »partijnosti«, a nikako i istraživačke postupke u kojima bi taj nazor mogao da važi uglavnom kao radna hipoteza i neobavezna operaciona definicija. Mnoge strane ovakvog pojednostavljenog funkcionalističkog metoda poprimaju i pozitivistička obilježja, jer se, kao što smo već nabacili, iz cijeline marksističkog kategorijalnog sistema preuzimaju samo oni njegovi dijelovi koji se u novom sistemu mogu uključiti u neku ideološku funkciju, i to ne čisto spekulativnu nego strogo praktičnu. Ostatak marksizma je ili prečutno negiran, ili represivno zapostavljan (zabranjivan za razgovor, kao što je bio slučaj s nekim mladalačkim Marksovim spisima).

II

O sovjetskom marksizmu bi se moglo raspravljati i kao o »unutrašnjoj stvari« njegovih tvoraca, u onoj mjeri u kojoj svako društvo stvara ideologiju kao skup predstava o samom sebi i svojim perspektivama. SSSR u tome pogledu ne bi bio nikakav izuzetak, jer su sva moderna društva u većem ili manjem stupnju »ideologizirana« i na taj način izložena mistifikaciji. Međutim, sovjetski marksizam je tu unutrašnju granicu



prekoračio onog trenutka kad je svoju idejnu i događajnu historiju uznastojao da učini univerzalnom, a da svaki drukčiji pristup diskvalificuje kao »revizionistički«. Ta težnja postala je vidljiva naročito tamo gdje je logika sovjetskog sistema htjela da preraste u *panlogizam* socijalizma kao svjetskog procesa i da se u političkom smislu iskaže kao hegemonizam, a u ideološkom — kao marksistička ortodoksijska i ostvarena samovijest samog marksizma. Pretenzija se je kretala i na praktično-historijskom planu, na kojem je poprimala obilježja materijalne snage. Povijest Kominterne, Informacionog biroa i savjetovanja komunističkih partija (1957., 1960., 1969.), te proširivanje pojma »socijalističke zajednice« na Vijetnam, Kuba, Laos i Mongoliju, a i drugi praktični postupci u pravcu produbljivanja interesnih sfera, o tome zorno govore.

Na ovom mjestu metodologija sovjetskog marksizma prestaje da bude isključivo naučna i postaje bitno politička kategorija. Sve njene logičke izvedbe s unutrašnjeg plana počinju da se prenose na onaj međunarodni, te se u tome smislu pretvaraju u panlogističke, namećući sovjetski model socijalizma kao »jedini ispravan i provjerjen«. Ideološke formulacije ovog panlogizma su se vremenom mijenjale — od »gvozdenog monolitizma« one su evoluirale ka »opštih zakonitosti« — ali su konstante ostajale iste. One su danas jezgro vito sadržane u terminu »realni socijalizam« i ne ostavljaju nimalo sumnje u smislu i poruke koje impliciraju. Identifikovanje ovog pojma sa zemljama »socijalističke zajednice« isuviše je upadno a da odmah ne bi asociralo na postojanje »nerealnog socijalizma« i potrebu njegovog usaglašavanja s »istinskim modelom«.

Konstante »realnog socijalizma«, kao sublimacije prethodnih oblika sovjetskog marksizma, počivaju na specifičnoj ideji »objektivnog historijskog um« i gotovo istovjetnoj logici njegovih realizacija koju je moguće susresti kod Hegela kad je riječ o svjetskom duhu. »Objektivni historijski um« ostvaruje se posredstvom »opštih zakonitosti« koje se konkretizuju u pojedinim socijalističkim porecima, ali na takav način da nisu ništa drugo do akcidenta onog opštег. Ti poreci nemaju svoju supstanu već samo različite pojmove oblike, zbog čega se nalaze u ontološkoj zavisnosti od zajedničkog povijesnog jezgra. Slika historijskog svijeta u koji su one uklapljene je u svojoj osnovi metafizička. Iznad konkretnih socijalizama nadvija se snaga nad-determinanti, koje svemu pojedinačnom određuju tačno utvrđeno mjesto u tako stvorenom ontološkom kosmosu. Te su nad-determinante danas definisane kao internacionalizam, podjela rada u okvirima »socijalističke zajednice«, stvaranje jedinstvene »socijalističke nacije« i niz drugih modaliteta čija je represija već od početka bila toliko intenzivna da o nekoj samosvojnosti konkretnih socijalizama gotovo da nije moglo biti ni govor. Kad se, stoga, i nakon XXVI kongresa KPSS govorio o »različitim putevima u izgradnji socijalizma«, onda se nipošto ne misli na supstancialnu različitost, nego na nejednoobrazno ostvarivanje »opštih zakonitosti«. Politički sistemi zemalja »socijalističke zajednice« nisu, na primjer, posve identični s onim u SSSR-u, ali se kreću u okviru zajedničkih konstanti od kojih se ni za jednu ponašob ne dozvoljava da bude dovedena u pitanje. One se posmatraju kao centralna os povijesnog kretanja i povreda jedne od njih izaziva grčenje čitavog »socijalističkog kosmosa«, kao i poziv na odbranu »principa marksizma-lenjinizma«. Sljedeći tekst o tome zorno govori: »Iskustvo svjedoči da sitnburžoaski elementi vrše svoj uticaj svuda gdje im to polazi sa rukom, pokušavaju da spriječe normalni tok socijalističkog preobražaja, da zemlje socijalizma suprotstave jedne drugima, da ožive oportunistička, revolucionistička i nacionalistička gledišta na čiju kartu igra imperializam. Takva opasnost se povećava tamo gdje se dopušta odustajanje od principa marksizma-lenjinizma« (Teze za proslavu 100-godišnjice rođenja V. I. Lenjina, »Pravda«, 23. XII 1969.). U istom tekstu nalazi se veoma koncizna definicija pojma »revizionizma«. »Lijevi revolucionari, iščitu autori teksta, napadaju teoriju i praksu naučnog komunizma i nastoji da ga zamjeni reakcionarno-utopijskim i vojno-kasarnskim, »socijalizmom«. Njegovu sitnburžoasku nacionalističku suštinu odaje propovijedanje mesijanske uloge pojedinih zemalja i masovna obrada umova u duhu hegemonizma, šovinizma i ratobornog antisocijalizma. S druge strane, tzv. desni revolucionari propagiraju concepciju liberalizovanog »socijalizma, koja negira rukovodeću ulogu marksističko-lenjinističkih partija, zamjenjuje socijalističku demokratiju političkim liberalizmom buržoaskog tipa, svode na nulu centralizovano planiranje i rukovodenje narodnom privredom i računaju s puštanjem na volju tržišne stihije i konkurenkcije.«

Krijući pod novim nazivom tradicionalističku ideologiju o »jedinom ispravnom i provjerrenom modelu«, današnji »realni socijalizam«, zapravo, počiva na panlogističkoj konstrukciji o socijalizmu kao *svjetskom poretku*, a ne kao *svjetskom procesu*, i odatle potiče njegova metafizicirana bit. On svoju opstojnost izvodi iz onog hipostaziranog »nad« u svim područjima prakse i mišljenja, te se postavlja normalno pitanje — odakle izvire ona materijalna povijesna snaga koja omogućuje realnu egzistenciju te konstrukcije i čak joj otvara stanovite perspektive?

Odgovor na ovo pitanje počiva na suštinskoj razlici između hegelijanske i pozitivistički interpretirane marksističke vizije »objektivnog historijskog um«. Hegelijanska filozofija je snagu historijskog umu izvodila iz unutarnjeg usaglašavanja onog

realnog sa spektrom mogućnosti što su sadržane u njegovom pojmu, te se kod Hegela, bez obzira na spoljne promisli svjetskog duha, čitavo povijesno kretanje odvija kao razrješavanje napetosti između postojećeg i mogućeg, u pravcu otkrivanja razvijenijih formi društvenog bítka i napredovanja čovečanstva u svijesti o slobodi. Filozofija slobode (koja se i kod Marks-a javlja kao osnovna inspiracija u vizioniiranju komunizma) kod Hegela, dakle, počiva na principu njenog umnog osmišljavanja. Međutim, marksistički pozitivizam (čiji je jedan od glavnih obrazaca upravo sovjetski marksizam) izvršio je ekonomsko-materijalističku inverziju koja ga je moralna odvesti u pravcu jedne druge koncepcije. Tumačeci Marksuvu formulu historijskog umu (»tehnika + humanizam«) isključivo u pravcu razvitka proizvodnih snaga kao načina prevazilaženja materijalnog nivoa građanskog svijeta, a ostavljajući po strani humanizam kao »sitnburžoasku« ili, u najboljem slučaju, »utopijsku« kategoriju, sovjetski marksizam nije mogao a da činjenicu ogromne akumulacije materijalnih potencijala SSSR-a automatski ne poistovjeti s njegovom avangardnom ulogom u planetarnim srazmjerama. Modaliteti te uloge (među kojima se danas posebno naglašava »prirodno saveznštvo« sa zemljama nesvrstanog svijeta u borbi protiv imperializma) neposredno su izvedeni iz eshatoloških i esencijalističkih shvatanja sovjetskog marksizma. Međutim, sovjetski su ideolozi uporedo morali da brižljivo prikrivaju činjenicu temeljnog obrata koji je spoljna ekspanzija akumulirane materijalne moći SSSR-a unijela u identifikaciju izgradnje socijalizma kao svjetskog procesa, realizacijom »objektivnog historijskog um« u verziji sovjetskih marksista. Osnov te identifikacije nije se, s njihovog stanovišta, više tražio u unutarnjem napretku zemalja trećeg svijeta, prema onakvom pojmu socijalizma koji bi proizilazio iz njihovih historijskih mogućnosti i tradicija, nego u spoljnoj intervenciji jedne *hipostazirane volje za moć*, čiji duh prožima sovjetski marksizam još od vremena njegove staljinističke dogmatizacije. Tako je umjesto jedne koncepcije socijalizma kao svjetskog procesa, koja bi se izvodila iz historijske imanencije i bila odraz nacionalne tradicije i nasljeda svakog društva i naroda ponaosob, na scenu stupila druga koncepcija, koja je neposredno izvedena iz političke metafizike i imperativa volje za moć, te je u svojoj biti iracionalna. U takvom svjetlu iskazuje se onda i bit samog »realnog socijalizma«. U svim zemljama koje su se idejno i politički svrstale pod ovaj pojam, on je uspostavljen ili spoljnjom intervencijom (ratna pobjeda SSSR-a u Evropi, kojom su stvorene zemlje »narodne demokratije«), ili podrškom u borbi protiv imperializma, koja je kasnije prerasla u obavezno političko-ekonomsko i vojno prisustvo (Vijetnam), ili naknadnim »neraskidivim saveznštvo« (Kuba), ili podrškom tuđe intervencije (Kampučija), ili, pak, direktnim »izvozom revolucije« i socijalističkog modela (Angola).

Stoga se postavlja dalje pitanje — u kojoj je mjeri »realni socijalizam« doista realan?

Neki kritičari sovjetskih marksista primjećuju, ne bez ironije, da oni i ovaj put, iz razloga podsvjesnih nelagoda, u naslovu termina napadno iščitu upravo ono čega u praksi nema. Ako ovu natuknicu ostavimo na margini, kao stvar kolokvijalne duhovitosti jedne ili druge strane, valja primijetiti da terminološki iskaz o »realnom socijalizmu« ostvaruje sadržajnu adekvaciju tamo gdje logika sistema, koju on pojmovo pokriva, doista funkcioniše kao materijalna historijska snaga. Ako su sovjetski ideolozi pri koncipiranju ove sintagme mislili samo na njen *funkcionalni moment*, oni su doista u pravu, jer je »realni socijalizam« ponekad suviše realan i efikasan u sprovođenju svojih naknara. Ali, to je realnost na nivou *funkcionalne a ne supstancialne racionalnosti*. »Objektivni historijski um«, na koji se ona poziva, bar je do sada bio izvanredno efikasan na način svog rastvaranja u *tehniku univerzalne manipulacije*, u koju je uvukao jedan značajan dio modernog svijeta. Problem se pojavljuje onda kada se postavi pitanje *umnosti svrhā* za čije je sprovođenje angažovan sav taj džinovski manipulativni mehanizam. Njegovi tvorci i danas operišu ideologijom »viših ciljeva« (izgradnje svjetskog socijalizma po uzoru na »socijalističku zajednicu«). Međutim, kad je riječ o verifikaciji te ideologije, problematična je već sama metodologija kojom je ona vršena (najčešće upotreba sile), što onda upućuje na dodatnu teškoću — da li se o njoj uopšte može govoriti u smislu »objektivnog historijskog um«, ako bi se ostalo na nivou njegove marksističke odrednice kao »tehnike-humanizma«? Izostajanje pozitivnog odgovora na ovo pitanje ravno je identifikaciji funkcionalne racionalnosti s onom iracionalnom, čiji je sadržaj upravo određen voljom za moć kao porivom za dominacijom i represijom, koji seže sve do graničnih mogućnosti njenog provođenja. Iz tog se razloga i za »realni socijalizam« može tvrditi da će biti realan dokle i volja za moć koja ga oblikuje, kao fenomenologiju svoga ispoljavanja i pokazuje želju za beskonačnom reprodukcijom u novim realizacijama. I obratno, on će biti osporavan svagdje tamo gdje se imanencija izvornih oblika socijalizma bude uspješno nosila s političkom metafizikom koja nastupa pod znamenjem dostignutog apsoluta.

Borba protiv ove imanencije predstavlja jedan od glavnih ideoloških angažmana sovjetskih marksista već od »jugoslovenskog slučaja« 1948. godine, i u minulom vremenu vođena je na tri fronta: protiv »desnog« i »lijevog« revolucionizma, te protiv

evrokommunizma. Definicije prva dva »skretanja« već su pomenute, pa se u nastavku ovog izlaganja valja ukratko osvrnuti na sovjetsku kontroverzu s ovim trećim, koje je u kolokvijalnom žargonu već obilježeno kao »modna parola antikommunizma«.

Kontroverza traje već nekoliko godina, no čini se da je svoje vrhunce doživila u dva navrata — nakon pojave knjige Santiaga Karilja »Evrokommunizam i država« (1977) i nakon polemike s italijanskim komunistima neposredno pred XXVI kongres.

Ništa u koncepcijama evrokommunizma nije moglo da ide u prilog političkoj metafizici sovjetskog marksizma. Zamrznuta slika socijalizma kao svjetskog sistema, koji je imao da se izgrađuje po njenim obrascima, odjednom je počela da treperi novim koloritom. Sovjetski ideolozi bili su iznenadeni najmanje iz dva razloga: zapadni komunisti su očigledno napuštali ortodoksiju u kojoj su u vrijeme staljinizma ponekad prednjačili čak i ispred njih, a sovjetska teorija je gubila još jedno važno područje represivne ideološke dominacije. Stoga je protiv evrokommunizma moral da bude povedena kampanja koja je počinu vođenja na momente ličila na onu iz 1948. godine.²

Kampanja je, zapravo, bila sukob dva principa koji se na zapadnom tlu morao kad-tad da odigra. Imanentna logika zapadnog komunističkog pokreta, nakon priličnog lutana i usvajanja nametanih obrazaca, konačno se počela iskazivati autentičnim kategorijalnim sistemom. Politička metafizika, naturna izvana i uporno forsirana nizom represivnih mehanizama, sa svoje strane nije bila spremna da prizna kategorijalni poraz. Njen panlogistički sustav, međutim, nije mogao da odoli idejnoj koroziji i dekomponovanju konstanti, na kojima je insistirao kao nepromjenljivim i univerzalno važećim. Svaka od njih počela se pojavljivati u drugičjem obliku. Komunističke partije nisu više isticale svoju mesijansku ulogu naspram drugih radničkih partija, nego su pristale na pravila izborne igre zapadnog parlamentarizma, a neke od njih izrazile spremnost čak i na koaliciju (ideja »evroljevice«). Boljičevički model partijskog organizovanja gotovo je u cijelini napušten, dok je lenjinizmu, uz sva uvažavanja prema njegovom tvorcu, priznato historijsko, a ne i aktuelno značenje. Pojam diktature proletarijata zamijenjen je fleksibilnijim pojmom demokratije za radne slojeve stanovništva. Ukratko, evrokommunizam je ponudio bitno drugičji model socijalizma i puteve do njegovog ostvarenja. Bez obzira na povremene oscilacije i krizne situacije (na primjer, nedavna pobjeda prosovjetske orientacije u okvirima katalonske partije), evrokommunizam je pokazao kolika je snaga povijesne imanencije socijalizma kad ona, kao izvorna inspiracija, izbjije iz nutrine zbijanja i konstituiše se kao legalan politički subjekt. I za njega se je ideologija proleterskog internacionalizma, kakvu je propovijedao sovjetski marksizam, pokazala kao metafizički pojam i zapreka ispoljenju vlastite revolucionarne autentičnosti. Ta metafizika danas očigledno dopire samo do one tačke do koje seže materijalna i vojna snaga njenih zagovornika. Van tih granica počinje područje slobode samostalnih puteva u socijalizam, koje su najavili jugoslovenski komunisti svojim odbacivanjem staljinizma i na čijem se tragu danas nalaze sve brojniji politički pokreti u svijetu.

NAPOMENE:

¹ Marx-Engels: »Rani radovi«, »Naprijed«, Zagreb, 1961, str. 45.

² Evo nekih tonova iz ove kampanje: »Termin 'evrokommunizam' pojavio se relativno nedavno. Njega je donjela na svjet boržaška politička misao. Pojam 'evrokommunizam' čini se nepravilnim još i zbor toga što daje osnovu za pretpostavku da su posrijedi... ne osobitosti strategije komunističkih partija nekih zemalja, nego nekakav specifični komunizam. Međutim, komunizam je — ako se govor o pravom naučnom komunizmu — jedan jedinstven, i upravo onaj koji su utemeljili K. Marks, F. Engels i V. Lenjin, i čijih se principa pridržava savremeni komunistički pokret... Potpuno tačno pisao je ne tako davno u mađarskim novinama 'Nepšabadszág' Ferenc Varnai: Uključenje pojma 'evrokommunizma' u političku borbu je javni manevr. Njegova je svrha — skrenuti pažnju od borbe protiv monopola, predstaviti dio zapadnoevropskih komunističkih partija na koje se lijepe etikete 'evrokommunizma' kao antisovjetski, izazivaju spor između bratskih partija, posebno između onih na vlasti i onih koji se za nju bore'... Nema sumnje da Kariljeva interpretacija 'evrokommunizma' odgovara isključivo interesima imperializma, snagama agresije i reakcije... Njegova praktična realizacija prouzročila bi na kraju raskol medunarodnog komunističkog pokreta, ostvarujući se cilj kome mnogo decenija streme reakcijske imperialističke sile« (»Protiv interesa mira i socijalizma u Evropi«, *Novoe vremja*, Moskva, 24. juna 1977). Navešćemo i neka mišljenja o evrokommunizmu iz zemalja »realnog socijalizma«, »čini se da svi oni, pisao je Vasil Blak, koji se plase dalje razvoju komunističkog pokreta, njegovog jedinstva, koji se iz ovih ili iz onih razloga uzmiravaju zbog porasta uticaja zemalja realnog socijalizma, naročito SSSR-a, koji su već doživeli toliko razočaranja što se točak historije ne može zaustaviti, što SSSR i zajedno sa njim zemlje socijalizma postaju odlučujuća snaga historijskog razvoja, polažu danas sve nadu u 'evrokommunizam'... Propagatori 'evrokommunizma' pakuju revisionističke proizvode u fini papir, ali smjeće ostaje smeće u najlepšem pakovanju, kao što dijamant ostaje dijamant i u poderanoj krpici. Duboko smo uvjereni da će — iako ne omalovažavamo razvoj — antikommunizam doživjeti novo razočarenje« (Rude lavo, Prag, 18. juna 1977). Nakon što je lansirao aforizam da se »Internacionala pjeva jednom melodijom naspram mnogozvučja jeftine estradne muzike«, Todor Živkov se takođe odlučno opredijelio protiv evrokommunizma. »Nedavno je boržaška propaganda, isticao je on, pustila u promet novu koncepciju prožetu antisovjetizmom — 'evrokommunizam'. U njoj je očita želja reakcionarnih krugova da podignu zid između bratskih partija socijalističke zajednice i zapadnoevropskih kapitalističkih zemalja, između vladajućih i nevladajućih komunističkih partija. Sada je ovo jedna od osnovnih linija ideoloških diverzija protiv proleterskog internacionalizma i mi smo savršeno svjesni njene opasnosti« (»Problemi mira i socijalizma«, decembar 1976). Ne treba mnogo proničljivosti da bi se učila identičnost optužbi koje se danas uime marksističko-lenjinističke »ortodoksije« upućuju evrokommunistima, s onima koje su prije više od tri decenije bile upućivane jugoslovenskim komunistima.

Cvokoćući

nikola vujčić

OPIS, PLEN, SMEH

Crno sače Žila kucavica Žica kojom
Otiće drhtaj Plena u Ruci

ko Ptica bez Kljuna

Kukavica sakrivena glave pod krilo

Podžem Džem

Spuštan u Tanjur

Hladni sto gde čuči-strči Bela glava

a moja krvava Ruka

a moji Prsti Štipaljke

drhteći šuškaju

i Smehe cede iz

Dalekih Usta

CVOKOCUĆI

Gledaj (!) kako otvara Usta

Kutiju vlažnu

i rubom gnižu zmijoglavi zunzavi Kukci

zaviruju

Glave naginju pod Zube

Udice viseće

dok trepere žilice

u Grkljanu Crevu

— Prškaće vaša Krv Zidove moje!

oni dižu Glave stooke i tromo

Kriticima mašu

iz Stomaka Porod izbacujući

Bele mlazeve

Cvoktavu Stud

ZVECKA NOVČIC

— Slomiću sedom Haronu veslo!

— Izvadiću novčić iz usta!

— Po zamrzlim rekama bacaču zveckasti Metal!

u noćnom huku tmici tamnoj Vuni

brekū naduveni Stomaci Stolice

na koje svoju težinu spuštaju Starci u crnom krepnu

na Klackalici uz škripku Osvoline Kostiju

pod mesnatim Mehurićima Svicima

ispod kojih žuti mravi vade Mrtve pčele

evo:

Osvetljava se

osvetljava

Sluzav trag Poledica i Crni petao

Kukuriće na rubu twoje ušne

Školjke

Zvecka Novčić među prstima